



PRIMLJENO:	16.1	20.19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-3/19-1		
VEZA:			
EPA:	632 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-5478
Podgorica, 28. decembra 2018. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2018. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **MEVLUDIN NUHODŽIĆ**, ministar unutrašnjih poslova i **SAFET KORAĆ**, generalni direktor Direktorata za strateško - razvojne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

ZAKON O DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI*

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se obavljanje detektivske djelatnosti, uslovi i način vršenja detektivskih poslova, prava i dužnosti detektiva i druga pitanja od značaja za vršenje detektivskih poslova i obavljanje detektivske djelatnosti.

Detektivska djelatnost

Član 2

Detektivska djelatnost obuhvata obradu ličnih i drugih podataka za potrebe pravnog ili fizičkog lica za koje se vrše detektivski poslovi (u daljem tekstu: stranka), u skladu sa ovim zakonom.

Obavljanje detektivske djelatnosti i detektivskih poslova

Član 3

Detektivsku djelatnost može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti izdato u skladu sa ovim zakonom.

Detektivske poslove vrše fizička lica kao preduzetnici ili zaposleni u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika iz stava 1 ovog člana, koji imaju dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: detektiv).

Postupanje sa ličnim podacima

Član 4

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti prilikom obrade ličnih podataka postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zabrane u vršenju detektivskih poslova

Član 5

Prilikom vršenja detektivskih poslova detektivi ne smiju vršiti policijske poslove, niti primjenjivati policijska ovlašćenja, vršiti vojno obavještajne i kontraobavještajne poslove i poslove nacionalne bezbjednosti, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Detektivski poslovi ne mogu se vršiti za strane odbrambene, bezbjednosne i kontraobavještajne službe.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. DETEKTIVSKI POSLOVI I DETEKTIVSKA DJELATNOST

1. Izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova

Dozvola za vršenje detektivskih poslova

Član 7

Dozvolu za vršenje detektivskih poslova izdaje organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija), na zahtjev fizičkog lica koje ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Detektiv je dužan da otpočne sa radom najkasnije jednu godinu od dana dobijanja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 8

Dozvola za vršenje detektivskih poslova može se izdati licu:

- 1) koje ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Crnoj Gori;
- 2) koje je navršilo 18 godina života;
- 3) koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- 4) koje ima opštu zdravstvenu sposobnost;
- 5) koje nije pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak;
- 6) koje nije kažnjavano za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora, niti za prekršaje propisane ovim zakonom, odnosno za takve prekršaje nije pokrenut postupak, kao i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti;
- 7) za koje ne postoje druge okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu, odnosno nezakonito vršenje detektivskih poslova (uživanje alkohola, psihoaktivnih supstanci, konfliktno ili incidentno ponašanje i slično);
- 8) koje poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju;
- 9) koje je osposobljeno za vršenje detektivskih poslova, u skladu sa članom 9 ovog zakona; i
- 10) koje ima položen stručni ispit za vršenje detektivskih poslova.

Zdravstvena sposobnost iz stava 1 tačka 4 ovog člana dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova, u skladu sa zakonom.

Uvjerenje iz stava 3 ovog člana sadrži ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti lica za vršenje detektivskih poslova.

Provjeru iz stava 1 tačka 7 ovog člana vrši policija, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, uz saglasnost lica za koje se provjera vrši.

Provjeru iz stava 1 tačka 8 ovog člana vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Osposobljavanje i polaganje stručnog ispita

Član 9

Osposobljavanje iz člana 8 stav 1 tačka 9 ovog zakona vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih.

Licu koje sa uspjehom završi program obuke za vršenje detektivskih poslova izdaje se sertifikat o stručnoj osposobljenosti.

Stručni ispit iz člana 8 stav 1 tačka 10 ovog zakona polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: komisija), koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova.

Članovima komisije pripada naknada za rad, koju utvrđuje ministar unutrašnjih poslova rješenjem.

O položenom stručnom ispitu za vršenje detektivskih poslova organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje uvjerenje.

Troškove polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova snosi lice koje polaže stručni ispit.

Program i način polaganja stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova, sastav komisije, visinu naknade za rad komisije, obrazac uvjerenja iz stava 5 ovog člana, kao i visinu troškova za polaganje stručnog ispita propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje dozvole i odlučivanje po zahtjevu

Član 10

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova podnosi se policiji.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 8 ovog zakona.

O zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova odlučuje se rješenjem.

Policija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova ako podnosilac zahtjeva:

- 1) ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom; ili
- 2) odbije da da saglasnost za provjeru iz člana 8 stav 1 tačka 7 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 5 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Prestanak važenja dozvole

Član 11

Dozvola za vršenje detektivskih poslova prestaje da važi:

- 1) na zahtjev detektiva;
- 2) ako detektiv ne otpočne sa radom najkasnije jednu godinu od dana dobijanja dozvole;
- 3) prestankom postojanja nekog od uslova iz člana 8 ovog zakona;
- 4) ako detektiv izgubi poslovnu sposobnost;
- 5) ako detektiv javno objavi ili učini dostupnim podatke koje je obradio u vršenju detektivskih poslova, suprotno zakonu; ili
- 6) ako detektiv vrši detektivske poslove suprotno zakonu.

Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova donosi policija, po službenoj dužnosti, na osnovu pisanog obavještenja iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

2. Izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti

Član 12

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti izdaje policija, na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na vrijeme od sedam godina.

Uslovi za izdavanje odobrenja

Član 13

Odobrenje iz člana 12 ovog zakona izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje detektivske djelatnosti i ima:

1) zaposleno odgovorno lice koje ima dozvolu za vršenje detektivskih poslova, izdatu u skladu sa ovim zakonom; i

2) odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju tehničke i druge uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1 tačka 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo rješenjem.

Tehničke i druge uslove koje moraju da ispunjavaju prostorije iz stava 1 tačka 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 14

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz člana 12 ovog zakona podnosi se policiji.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 13 ovog zakona.

O zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti

Član 15

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da, u roku od tri mjeseca od dana dobijanja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti, zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja.

Ugovor iz stava 1 ovog člana zaključuje se na jednu godinu, ako propisima o osiguranju nije drukčije utvrđeno.

Zabrana zapošljavanja lica koja nemaju dozvolu

Član 16

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost, za vršenje detektivskih poslova ne smije zaposliti lice koje nema dozvolu za vršenje detektivskih poslova, izdatu u skladu sa ovim zakonom.

Administrativno osoblje

Član 17

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost može imati potreban broj administrativnog osoblja koje vrši administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti

Član 18

Odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti prestaje da važi ako:

- 1) se utvrdi da su podaci na osnovu kojih je odobrenje izdato lažni;
- 2) privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik prestane da ispunjava uslove iz člana 13 ovog zakona; ili
- 3) se privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik ne bavi detektivskom djelatnošću neprekidno duže od jedne godine.

Rješenje o prestanku važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti donosi policija, po službenoj dužnosti, na osnovu pisanog obavještenja iz člana 36 stav 3 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

III. VRŠENJE DETEKTIVSKIH POSLOVA

Ugovor

Član 19

Detektivski poslovi mogu se vršiti isključivo na osnovu pisanog ugovora zaključenog između privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i stranke, kao i posebnog punomoćja stranke, koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da odbije zaključenje ugovora iz stava 1 ovog člana, ako:

- se zahtjev stranke odnosi na vršenje poslova koji nijesu detektivski poslovi u smislu ovog zakona,

- se traži obrada ličnih i drugih podataka koji se ne smiju obrađivati u skladu sa zakonom,

- je vršenje tih poslova suprotno interesima drugih stranaka sa kojima već ima zaključen ugovor, ili

- je zahtjev stranke suprotan javnom moralu.

Ako je ugovor zaključen suprotno odredbi stava 2 ovog člana, takav ugovor je ništav.

Detektivski poslovi

Član 20

Detektivski poslovi obuhvataju:

- 1) prikupljanje informacija;
- 2) uvid u lične i druge podatke;
- 3) osmatranje, praćenje i fotografisanje na javnom mjestu;
- 4) obradu ličnih i drugih podataka.

Detektivski poslovi vrše se na osnovu plana aktivnosti, koji sačinjava detektiv.

Plan aktivnosti iz stava 2 ovog člana sadrži pojedinačne mjere i radnje koje detektiv namjerava da preduzme u vršenju detektivskih poslova i sačinjava se za svaki posao pojedinačno.

Detektiv je dužan da prilikom vršenja detektivskih poslova poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i ljudska prava i slobode.

Prilikom vršenja detektivskih poslova detektiv ne smije da ometa državne organe, organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava u vršenju poslova iz njihove nadležnosti.

Lične podatke koje prikupi u vršenju poslova iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da obrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prikupljanje informacija

Član 21

Detektiv može da prikuplja informacije o:

1) licima koja su nestala ili su sakrivena, dužnicima, autorima ili pošiljaocima anonimnih pisama;

2) licima koja su stranci prouzrokovala štetu;

3) predmetima koji su izgubljeni, nestali ili ukradeni;

4) dokaznom materijalu potrebnom za zaštitu i dokazivanje prava stranke pred sudovima i drugim organima, odnosno organizacijama, koji u postupcima odlučuju o tim pravima;

5) uspješnosti lica u obavljanju poslova i uspješnosti poslovanja privrednih društava i drugih pravnih lica.

Detektiv može da prikuplja informacije neposredno od lica na koja se podaci odnose ili od lica koja su spremna da daju podatke, kao i iz javno dostupnih izvora.

Detektiv ima pravo da prikuplja informacije iz stava 1 ovog člana, samo u obimu i na način koji, u skladu sa zakonom, ima stranka pred državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave i službama obrazovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Prije prikupljanja informacija iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da plan aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona stavi na uvid državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave i službama obrazovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, privrednim društvima, drugim pravnim licima i fizičkim licima od kojih prikuplja informacije.

Lične podatke koje sadrže informacije iz stava 1 ovog člana, detektiv je dužan da obrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Uvid u lične i druge podatke

Član 22

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava, kao i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da radi efikasnog vršenja detektivskih poslova, na zahtjev detektiva, u primjerenom roku, stave na uvid informacije, spise i dokaze kojima raspolažu, kad te informacije, spise i dokaze, u skladu sa zakonom, može tražiti stranka sa kojom je zaključen ugovor i koja je dala posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, sadrži: broj ugovora zaključenog između privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i stranke, broj posebnog punomoćja stranke, podatke i informacije koje je potrebno prikupiti i potpis detektiva koji podnosi zahtjev.

O izvršenom uvidu u skladu sa stavom 1 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i službe obrazovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava vode evidenciju koja sadrži brojeve legitimacija detektiva koji su izvršili uvid, kao i datum i vrijeme početka odnosno završetka uvida.

Osmatranje, praćenje i fotografisanje

Član 23

Osmatranje, praćenje i fotografisanje mogu se vršiti samo na javnom mjestu, kao i na javno dostupnim prostorima otvorenog i zatvorenog tipa.

Javnim mjestom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se mjesto kojem je slobodan pristup svakom licu (ulica, trg, javni put, pristanište, plaža, park, čekaonica, radni prostor, ugostiteljski objekat i sl.), a javno dostupnim prostorima otvorenog i zatvorenog tipa smatraju se sportski objekat, bioskopska ili pozorišna dvorana, sredstvo javnog prevoza, izložbena prostorija, kao i drugi prostor koji se koristi za javno okupljanje, sportske ili druge priredbe.

Obrada ličnih i drugih podataka

Član 24

Podatke do kojih je došao u vršenju ugovorenih poslova detektiv može obrađivati samo u svrhu radi koje su prikupljeni i dužan je da te podatke čuva u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci koji su obrađeni u vršenju detektivskih poslova ne mogu se ustupati trećim licima, niti javno objavljivati, osim u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju ispunjenja ili raskida ugovora kojim je bila predviđena obrada ličnih i drugih podataka, odnosno povlačenja pisane saglasnosti lica da se njegovi podaci obrađuju, detektiv je dužan da podatke preda stranci ili licu koje je dalo saglasnost, u roku od 15 dana od dana ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja saglasnosti.

Ako stranka, odnosno lice koje je dalo saglasnost za obradu ličnih i drugih podataka koji se na njega odnose odbije da preuzme obrađene podatke, detektiv je dužan da ih uništi ili izvrši njihovo brisanje, u roku od osam dana.

O predaji, uništenju, odnosno brisanju podataka u slučajevima iz st. 3 i 4 ovog člana detektiv je dužan da sačini zapisnik, koji potpisuje stranka, odnosno lice čiji su podaci obrađeni.

Zapisnik iz stava 5 ovog člana čuva se pet godina od dana sačinjavanja, nakon čega se uništava.

Lične podatke iz člana 20 stav 1 i člana 21 stav 1 ovog zakona, detektiv je dužan da uništi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI DETEKTIVA

Dužnost prijavljivanja krivičnog djela

Član 25

Detektiv koji je u vršenju ugovorenog posla saznao za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaj sa elementima nasilja dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti policiju ili nadležnog državnog tužioca.

Postupanje sa tajnim podacima

Član 26

Detektiv je dužan da sa tajnim podacima do kojih je došao u vršenju svojih poslova postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Zabrana upotrebe sredstava prinude i drugih sredstava

Član 27

Detektiv, u vršenju detektivskih poslova, ne smije da nosi vatreno oružje, upotrebljava druga sredstva prinude, niti da vrši osmatranje, praćenje i fotografisanje suprotno članu 23 ovog zakona.

Zabrana vršenja detektivskih poslova

Član 28

Detektiv je dužan da odbije vršenje detektivskih poslova ako:

- 1) je on ili detektiv koji je radio u istom privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost u istoj stvari ili u stvari koja je sa njim neposredno povezana, vršio detektivske poslove za suprotnu stranu ili u drugim slučajevima sukoba interesa;
- 2) je u istoj stvari učestvovao kao policijski službenik, sudija za istragu, državni tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik;
- 3) stranka zahtijeva obradu ličnih i drugih podataka koje detektiv ne smije da obrađuje u skladu sa zakonom; ili
- 4) je vršenje detektivskih poslova suprotno interesima stranke za koju već vrši detektivske poslove.

Detektivi iz drugih država

Član 29

Detektivi koji imaju odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdato od države članice Evropske unije ili države ugovornice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, mogu na teritoriji Crne Gore vršiti detektivske poslove u skladu sa ovim zakonom, bez obzira da li ispunjavaju uslove iz člana 8 ovog zakona.

V. DETEKTIVSKA LEGITIMACIJA

Detektivska legitimacija

Član 30

Detektivu se, radi dokazivanja svojstva detektiva, izdaje detektivska legitimacija.

Detektivsku legitimaciju izdaje policija.

Troškove izrade detektivske legitimacije snosi detektiv.

Detektiv je dužan da prilikom vršenja detektivskih poslova pokaže detektivsku legitimaciju i stavi na uvid posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona, na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika, lica od kojeg prikuplja podatke i od organa i subjekata iz člana 22 ovog zakona.

Obrazac detektivske legitimacije

Član 31

Detektivska legitimacija izdaje se na propisanom obrascu.

Detektivska legitimacija sadrži: ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, pol, fotografiju detektiva i druge propisane podatke.

Izgled i bliži sadržaj obrasca, kao i visinu troškova iz člana 30 stav 3 ovog zakona propisuje Ministarstvo.

Vraćanje detektivske legitimacije

Član 32

Detektiv je dužan da vrati detektivsku legitimaciju, u roku od tri dana od dana dostavljanja obavještenja policiji da je prestao sa vršenjem detektivskih poslova ili u roku od tri dana od dana prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

VI. EVIDENCIJE

Evidencije koje vodi policija

Član 33

Policija vodi evidenciju o izdatim:

1) dozvolama za vršenje detektivskih poslova, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,
- ime i prezime detektiva,
- jedinstveni matični broj detektiva,
- datum, mjesto i državu rođenja detektiva,
- prebivalište detektiva, naziv, sjedište i adresu privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika kod kojeg detektiv vrši detektivske poslove ako je zaposlen,
- datum podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,
- broj i datum donošenja rješenja po zahtjevu za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,
- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova,
- datum prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova,
- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova;

2) odobrenjima za obavljanje detektivske djelatnosti, koja sadrži sljedeće podatke:

- redni broj,
- naziv privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost,
- sjedište privrednog društva i drugog pravnog lica, odnosno adresu preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost,
- ime i prezime zaposlenog odgovornog lica u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,
- broj zaposlenih detektiva u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,
- broj zaposlenog administrativnog osoblja u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno kod preduzetnika,
- datum podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,
- broj i datum donošenja rješenja po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,

- datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,
 - datum zaključenja ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja,
 - datum prestanka važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti,
 - datum podnošenja žalbe i odluku po žalbi na rješenje o prestanku važenja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti;
- 3) detektivskim legitimacijama, koja sadrži sljedeće podatke:
- redni broj,
 - ime i prezime detektiva,
 - datum izdavanja,
 - naziv i sjedište organa koji je izdao detektivsku legitimaciju,
 - broj detektivske legitimacije,
 - datum vraćanja detektivske legitimacije.

Evidencije koje vodi Ministarstvo

Član 34

Ministarstvo vodi evidenciju o:

- 1) položenom stručnom ispitu za detektiva, koja sadrži sljedeće podatke:
- redni broj,
 - ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište, datum, mjesto i državu rođenja lica koje je položilo stručni ispit za detektiva,
 - datum polaganja stručnog ispita za detektiva,
 - uspjeh na polaganju stručnog ispita za detektiva,
 - broj i datum izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu za detektiva;
- 2) pisanim obavještenjima iz člana 36 stav 3 ovog zakona, koja sadrži sljedeće podatke:
- redni broj,
 - datum upućivanja pisanog obavještenja policiji,
 - naziv privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost i ime i prezime detektiva, kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor,
 - podatke o utvrđenim nepravilnostima,
 - ime i prezime ovlaštenog službenog lica koje je izvršilo inspekcijski nadzor.

Evidencije koje vodi privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik

Član 35

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost dužno je da vodi evidenciju o:

- 1) zaključenim ugovorima, koja sadrži sljedeće podatke:
- broj i datum zaključenja ugovora,
 - broj i datum posebnog punomoćja stranke,
 - ime i prezime stranke,
 - datum odbijanja zaključenja ugovora u slučajevima iz člana 19 stav 2 ovog zakona,
 - datum ispunjenja ili raskida ugovora;
- 2) obrađenim i korišćenim ličnim podacima;
- 3) planovima aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona;
- 4) sačinjenim zapisnicima iz člana 24 stav 5 ovog zakona, koja sadrži sljedeće podatke:
- broj i datum sačinjavanja zapisnika,

- broj ugovora u vezi sa kojim je zapisnik sačinjen,
- broj pisane saglasnosti stranke i lica na koje se podaci odnose,
- datum uništenja zapisnika.

VII. NADZOR

Član 36

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijuskog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijuski nadzor, vrši ovlašćeno službeno lice Ministarstva.

Kad u vršenju inspekcijuskog nadzora ovlašćeno lice iz stava 2 ovog člana utvrdi postojanje nepravilnosti iz člana 11 stav 1 tač. 2, 3, 5 i 6 i člana 18 stav 1 ovog zakona, o tome policiji dostavlja pisano obavještenje.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 37

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) obavlja detektivsku djelatnost bez propisanog odobrenja (član 3 stav 1);
- 2) u roku od tri mjeseca od dana dobijanja odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja (član 15);
- 3) za vršenje detektivskih poslova zaposli lice koje nema dozvolu za vršenje detektivskih poslova izdatu u skladu sa ovim zakonom (član 16);
- 4) vrši detektivske poslove bez prethodno zaključenog pisanog ugovora sa strankom (član 19 stav 1);
- 5) ne odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtjev stranke odnosi na vršenje poslova koji nijesu detektivski u smislu ovog zakona, kada se traži obrada ličnih i drugih podataka koji se ne smiju obrađivati u skladu sa zakonom i kada je vršenje tih poslova suprotno interesima drugih stranaka sa kojima već ima zaključen ugovor i javnom moralu (član 19 stav 2);
- 6) ne vodi evidencije o zaključenim ugovorima iz člana 19 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 1);
- 7) ne vodi evidencije o obrađenim i korišćenim ličnim podacima (član 35 stav 1 tačka 2);
- 8) ne vodi evidenciju o planovima aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 3);
- 9) ne vodi evidencije o sačinjenim zapisnicima iz člana 24 stav 5 ovog zakona (član 35 stav 1 tačka 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 300 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 5.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci.

Član 38

Novčanom kaznom od 200 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj detektiv, ako:

- 1) vrši detektivske poslove bez propisane dozvole (član 3 stav 2);
- 2) vrši detektivske poslove bez posebnog punomoćja stranke, koje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (član 19 stav 1);
- 3) ne vrši detektivske poslove na osnovu plana aktivnosti iz člana 20 stav 2 ovog zakona;
- 4) u roku od 15 dana od dana ispunjenja ili raskida ugovora, odnosno povlačenja pisane saglasnosti lica, obrađene podatke ne preda stranci ili licu koje je dalo saglasnost (član 24 stav 3);
- 5) u roku od osam dana ne uništi lične i druge podatke, odnosno ne izvrši njihovo brisanje, ako stranka, odnosno lice koje je dalo saglasnost za obradu tih podataka odbije da te podatke preuzme (član 24 stav 4);
- 6) ne sačini zapisnik o predaji, uništenju, odnosno brisanju podataka u slučajevima iz člana 24 st. 3 i 4 ovog zakona (član 24 stav 5);
- 7) bez odlaganja, ne obavijesti policiju ili nadležnog državnog tužioca o postojanju krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti ili prekršaja sa elementima nasilja za koje je saznao u vršenju ugovorenog posla (član 25);
- 8) u vršenju detektivskih poslova nosi vatreno oružje ili upotrebljava druga sredstva prinude, odnosno vrši osmatranje, praćenje ili fotografisanje suprotno članu 23 ovog zakona (član 27);
- 9) na zahtjev ovlašćenog policijskog službenika, lica od kojeg pribavlja podatke, ili organa i subjekata iz člana 22 ovog zakona, prilikom vršenja detektivskih poslova, ne pokaže legitimaciju i ne stavi na uvid posebno punomoćje iz člana 19 stav 1 ovog zakona (član 30 stav 4);
- 10) ne vrati detektivsku legitimaciju u roku od tri dana od dana dostavljanja obavještenja policiji da je prestao sa vršenjem detektivskih poslova ili u roku od tri dana od dana prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova (član 32).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 39

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Usklađivanje poslovanja privrednog društva, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika koje obavlja detektivsku djelatnost

Član 40

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost uskladiće svoje poslovanje sa ovim zakonom, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U roku iz stava 1 ovog člana, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost na osnovu odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti izdatog u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i

“Službeni list CG”, broj 61/11), dužno je da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Ako privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koje obavlja detektivsku djelatnost ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa stavom 2 ovog člana, odobrenje za obavljanje detektivske djelatnosti koje mu je izdato u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, broj 29/05 i “Službeni list CG”, broj 61/11) prestaje da važi.

Usklađivanje poslovanja detektiva

Član 41

Detektiv kome je izdata dozvola za vršenje detektivskih poslova u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, broj 29/05 i “Službeni list CG”, broj 61/11), dužan je da se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona osposobi i položi stručni ispit za vršenje detektivskih poslova, u skladu sa ovim zakonom.

Ako se detektiv u roku iz stava 1 ovog člana ne osposobi i ne položi stručni ispit za vršenje detektivskih poslova u skladu sa ovim zakonom, dozvola za vršenje detektivskih poslova koja mu je izdata u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, broj 29/05 i “Službeni list CG”, broj 61/11) prestaje da važi.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, detektiv je dužan da vrati detektivsku legitimaciju izdatu u skladu sa Zakonom o detektivskoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, broj 29/05 i “Službeni list CG”, broj 61/11), u roku od tri dana od dana prestanka važenja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

Primjena odredbe

Član 42

Odredba člana 29 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja zakona

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o detektivskoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, broj 29/05 i “Službeni list CG”, broj 61/11).

Stupanje na snagu

Član 44

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

* U ovaj zakon prenijete su odredbe Direktive 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.1/07) kojom je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje ovog zakona je potreba za detaljnijim i preciznijim uređenjem detektivskih poslova i cjelokupnog rada detektiva, naročito u segmentima koji su u praksi izazivali nedoumice a koje su vodile pravnim prazninama i nedorečenostima.

Glavni cilj kojim se obrađivač zakona vodio jeste sačinjavanje akta koji će na jedan cjelovit i zaokružen način urediti sva pitanja od značaja za obavljanje detektivske djelatnosti koja je u Crnoj Gori još slabo razvijena, ali joj u postupku evropskih integracija predstoji dalji razvoj i povećanje broja lica koja će se baviti ovom djelatnošću.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje odredbe primarnih izvora prava Evropske unije sa kojim je potrebno izvršiti usaglašavanje. Kada su u pitanju sekundarni izvori prava Evropske unije zakonodavac je ovaj zakon usaglašavao sa odredbama Direktive 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Koncepcijski i sadržajno Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti je sistematizovan u osam poglavlja koja čine tematski zaokružene cjeline unutar sadržinski jedinstvenog akta.

Članovi od 1 do 6 Predloga zakona predstavljaju osnovne odredbe kojima se utvrđuje predmet zakona, pojam detektivske djelatnosti, kao i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju detektivsku djelatnost, odnosno vrše detektivske poslove, zabrana obavljanja detektivskih poslova i primjenjivanje metoda i sredstava koji su u nadležnosti državnih organa, shodna primjena propisa o zaštiti podataka o ličnosti i tajnosti podataka, kao i lica koja pravna lica koja obavljaju detektivsku djelatnost mogu zapošljavati.

Predlogom zakona kroz članove 7-11 uređena su pitanja koja se odnose na dozvolu za lica koja vrše detektivske poslove i to: jasnije postavljanje uslova za izdavanje dozvole u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja, osposobljavanje i polaganje stručnog ispita za vršenje detektivskih poslova situacije u kojima se odbija zahtjev za izdavanje dozvole, prestanak važenja dozvole, kao i situacije oduzimanja dozvole za vršenje detektivskih poslova.

Članovima 12 - 18 Predloga zakona propisani su uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici za obavljanje detektivske djelatnosti.

U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja jasnije su postavljeni i precizirani uslovi kako za izdavanje pomenutog odobrenja tako i uslovi za odgovorno lice u pravnom licu. Takođe, uređen je postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja, kao i situacije u kojima se to odobrenje oduzima.

Kao novina u odnosu na važeće zakonsko rješenje uvodi se obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti čime se štite lica koja su korisnici usluga pravnih lica koja obavljaju detektivsku djelatnost od eventualne štete koja može nastati vršenjem detektivskih poslova.

Predlogom zakona članom 19 propisano je da se detektivski poslovi mogu vršiti isključivo na osnovu ugovora zaključenog između pravnog lica koje obavlja detektivsku djelatnost i stranke. Takođe propisana je i obaveza vršenja poslova uz posebno punomoćje izdato od stranke.

Nadalje čl. 20- 24 uređeni su detektivski poslovi. U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja preciznije su određeni i jasnije postavljeni.

Predlogom zakona čl. 25-28 uređena su prava i dužnosti detektiva. Propisana je dužnost prijavljivanja krivičnog djela za koje je detektiv saznao u vršenju detektivskog posla, obaveza čuvanja podataka do kojih se došlo u vršenju posla kao poslovne tajne, kako za detektiva tako i za administrativno osoblje. Dalje, propisana je zabrana upotrebe sredstava prinude i drugih sredstava suprotno ovom zakonu, kao i zabrana vršenja detektivskih poslova u zakonom određenim situacijama.

Članom 29 propisana je mogućnost vršenja detektivskih poslova na teritoriji Crne Gore od strane detektiva drugih država (država članica Evropske unije, odnosno ugovornica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru), bez obzira da li ti detektivi ispunjavaju uslove za izdavanje dozvole za vršenje detektivskih poslova propisanih ovim Predlogom zakona. Razlog propisivanja ove norme jeste obaveza transponovanja Direktive o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ).

Poglavljem V uređena su pitanja izdavanja legitimacije, dužnost upotrebe iste prilikom vršenja detektivskih poslova, sadržaj obrasca detektivske legitimacije kao i obaveza vraćanja kao i situacije u kojima će se legitimacija oduzeti.

Poglavljem VI uređene su evidencije koje vode policija, Ministarstvo i privredna društva, druga pravna lica ili preduzetnici koji obavljaju detektivsku djelatnost.

Poglavljem VII uređen je nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, dok su poglavljem VIII definisane kaznene odredbe.

Na kraju, poglavljem IX Predloga zakona predviđene su prelazne i završne odredbe koje se odnose na rok za donošenje podzakonskih akata, usklađivanje poslovanja privrednih društava, drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika sa ovim Predlogom zakona, kao i na prestanak važenja i stupanje na snagu ovog zakona.

Pošto je u Predlogu zakona predviđeno da se svi detektivi osposobe i polože stručni ispiti za vršenje detektivskih poslova, bez obzira da li su po važećem zakonu imali dozvolu, isti su u obavezi da se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona osposobe i polože stručni ispit za vršenje detektivskih poslova, inače prestaje im da važi dozvola za vršenje detektivskih poslova izdata po važećem zakonu.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta Crne Gore za tekuću godinu.



Vlada Crne Gore
Kabinet predsjednika
Kancelarija za evropske integracije

Br: 01-004-1517/2

Podgorica, 13. novembar 2018. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
n/r ministru Mevludinu Nuhodžiću

Poštovani gospodine Nuhodžiću,

Dopisom broj 011/18-35311/4 od 13. novembru 2018. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o detektivskoj djelatnosti sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 3/12, 31/15, 48/17 i 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,



- Sačinila: Nina Lakić, samostalni savjetnik I *N.L.*
- Odobrila: Nevenka Vulićević, načelnik Odsjeka *N.V.*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MUP/IU/PZ/18/04
1. Naziv nacrta/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Detective Activity	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova	
- Sektor/odsjek	Direktorat za strateško-razvojne poslove	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	mr Safet Korać e-mail: safet.korac@mup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Hermin Šabotić e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me, 067 340 273	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije	
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2018-2020	
- Poglavlje, potpoglavlje	24: Pravda, sloboda i bezbjednost; 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir; D) Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala, D2) Borba protiv organizovanog kriminala	
- Rok za donošenje propisa	2018/II	
- Napomena	Budući da je Predlog zakona dostavljen Evropskoj komisiji na komentare, isti nije utvrđen u predviđenom roku.	
6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32006L0123		
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na		

unutrašnjem tržištu / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market, OJ L 376, 27.12.2006. Potpuno usklađeno / Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o detektivskoj djelatnosti nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / glavni pregovarač
 Datum: 13.11.2018.	 Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MUP/TU/PZ/18/04		MUP/IU/PZ/18/04		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu - 32006L0123				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti		Proposal for the Law on Detective Activity		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2006/123/EZ				
Član 1 - Član 13	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Zakonom o uslugama ("Sl. list Crne Gore", br. 071/17)	

<p style="text-align: center;">Član 14</p> <p style="text-align: center;">Zabranjeni zahtjevi</p> <p>Države članice ne uslovljavaju pristup ili izvođenje uslužne djelatnosti na svom državnom području ispunjavanjem sljedećih zahtjeva:</p> <p>1. diskriminatornih zahtjeva koji se direktno ili indirektno temelje na državljanstvu ili, u slučaju preduzeća, mjestu registrovanog sjedišta, što posebno uključuje:</p> <p>(a) zahtjeve vezane uz državljanstvo pružaoca usluge, njegovog osoblja, imaoca poslovnog udjela ili članova uprave ili nadzornih tijela;</p> <p>(b) zahtjev da pružalac usluge, njegovo osoblje, imaoci poslovnog udjela ili članovi uprave ili nadzornih tijela imaju boravište na njihovom državnom području;</p> <p>2. zabrane poslovnog djelovanja u više država članica, upisa u registre ili članstva u profesionalnim tijelima ili udruženjima u više država članica;</p> <p>3. ograničenja slobode pružaoca usluga da odabere između glavnog ili sekundarnog poslovnog sjedišta, a posebno obaveze da pružalac ima svoj glavno poslovno sjedište na njihovom državnom području, ili ograničenja slobodnog bira između poslovnog sjedišta u obliku agencije, suspendijara ili društva kćeri;</p> <p>4. uslova uzajamnosti s državom članicom u kojoj pružalac već ima poslovno sjedište, osim u slučaju uslova uzajamnosti predviđenih u aktima Zajednice o energiji;</p> <p>5. primjene ekonomskog ispitivanja na svaki pojedinačni slučaj, čime se ovlašćivanje uslovljava</p>	<p style="text-align: center;">Detektivi iz drugih država</p> <p style="text-align: center;">Član 29</p> <p>Detektivi koji imaju odobrenje za obavljanje detektivskih poslova izdato od države članice Evropske unije ili države ugovornice Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru, mogu na teritoriji Crne Gore vršiti detektivske poslove u skladu sa ovim zakonom, bez obzira da li ispunjavaju uslove iz člana 8 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;">Primjena odredbe</p> <p style="text-align: center;">Član 42</p> <p>Odredba člana 29 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
---	---	--	--	--

<p>dokazivanjem postojanja ekonomske potrebe ili potražnje na tržištu, ocjenom potencijalnih ili trenutnih ekonomskih učinaka djelatnosti ili ocjenom primjerenosti djelatnosti s obzirom na ciljeve ekonomskog planiranja koje određuje nadležno tijelo; ova se zabrana ne odnosi na zahtjeve planiranja koji nisu usmjereni na ekonomske ciljeve, ali koji su u funkciji prevladavajućih razloga od javnog interesa;</p> <p>6. direktnog ili indirektnog uključivanja konkurentnih operatora, takođe i u okviru savjetodavnih tijela, prilikom ovlašćivanja ili usvajanja drugih odluka nadležnih tijela, osim profesionalnih tijela i udruženja ili drugih organizacija koje djeluju u svojstvu nadležnog tijela; ova se zabrana ne odnosi na savjetovanja sa organizacijama, kao što su privredne komore ili socijalni partneri, o pitanjima koja nisu vezana uz pojedinačne zahtjeve za ovlaštenja, ili na savjetovanje sa širom javnosti;</p> <p>7. obaveze pružanja ili učešća u finansijskom jemstvu ili zaključivanja osiguranja kod pružaoca ili tijela s poslovnim sjedištem na njihovom državnom području. To ne utiče na mogućnost država članica da zahtijevaju osiguranje ili finansijsko jemstvo kao takvo i ne utiče na zahtjeve u vezi sa učešćem u zajedničkom obaveznom osiguranju, na primjer za članove profesionalnih tijela ili organizacija;</p> <p>8. obaveze prethodne registracije, za dato razdoblje, u registrima koji se vode na njihovom državnom području ili obaveze prethodnog izvođenja djelatnosti za dato razdoblje na njihovom državnom području.</p>				
--	--	--	--	--

Član 15 - član 37	Nema odgovarajuće odredbe		Materija je regulisana Zakonom o uslugama ("Sl. list Crne Gore", br. 071/17)	
Član 38 - član 46	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-17703/1

Podgorica, 16. novembar 2018. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-n/r ministra, g-dina Mevludina Nuhodžića-

Poštovani gospodine Nuhodžiću,

Povodom *Predloga zakona o detektivskoj djelatnosti*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u tekst i dostavljeni izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbijediti finansijska sredstava iz Budžeta Crne Gore.

S poštovanjem,



MINISTAR
Darko Radunović



Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore

Naziv propisa	Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti	
	oblast	podoblast
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	2. Unutrašnja bezbjednost
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.30.10 Polijska saradnja [19.30.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		